

FINAL 2021 National ATP: Grade 11 – Kotara ya 1: **SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI**

KOTARA YA 1 (Matsatsi a 45)	Beke ya 1 27 - 29 Pher (Matsatsi a 3)	Beke ya 2 01 - 05 Hlakola (Matsatsi a 5)	Beke ya 3 08 - 12 Hlakola (Matsatsi a 5)	Beke ya 4 15 - 19 Hlakola (Matsatsi a 5)	Beke ya 5 22 - 26 Hlakola (Matsatsi a 5)	Beke ya 6 01 - 05 Tlhakubele (Matsatsi a 5)	Beke ya 7 08 - 12 Tlhakubele (Matsatsi a 5)	Beke ya 8 15 - 19 Tlhakubele (Matsatsi a 5)	Beke ya 9 22 - 26 Tlhakubele (Matsatsi a 4)	Beke ya 10 29 - 31 Tlhakubele (Matsatsi a 3)
Dihlooho tsa Caps	Ho bala le ho boha (1 hr, 48min.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)
Topics / Concepts, Skills and Values	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Ntshetsopele ya mosebetsi wa Grade 10</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/Palekgutshwe/Thothokiso</p> <p>Dipotso ka moithutimoho</p> <p>Qoqa ka makgetha a dingolwa</p> <p>Tlhahiso ya dingolwa: Nobe/Terama/Palekgutshwe/Dithothokiso</p>	<p>Ho bala le ho boha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlahisa makgetha a ho bo bala Hlahisa makgetha a tema e <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>- Tshebediso ya polelo ya lekgathe lelwale</p> <p>Tshebediso ya makgathe</p> <p>Tlotlontswe e amanang le tema e balwang.</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Puisano (SBA)</p> <p>Ho hlahisa maikutlo ka sehlooho seo ho buuweng ka sona ka phaphusing</p> <p>Ho bua ha Semmuso le ho tshwantshisa</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Phetele le tlhaloso: Ngola moqoqo wa phetelo</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boelets, ntlafatsa, bala hape ho hlaola</p>	<p>Ho bala le ho boha:</p> <p>Ho bala bakeng sa kutlwisoeading</p> <p>Tlotlontswe puong e tshebedisong ho hodisa tshebediso ya puo temeng ya sengolwa.</p> <p>Tlhahiso ya tema ya sengolwa</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima makgetha le tshebediso ya wona.</p> <p>Bala le ho hlalosa tema</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Puisano (SBA)</p> <p>Ho hlahisa maikutlo ka sehlooho seo ho buuweng ka sona ka phaphusing</p> <p>Ho bua ha semmuso le ho tshwantshisa</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e telele: Ngola puisano</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boelets, ntlafatsa, bala</p>	<p>Ho bala le ho boha:</p> <p>Tema ya dingolwa</p> <p>(Sengolwa se LE SENG): Padi/Terama/Palekgutshwe/Tshwantshiso/Thothokiso</p> <p>Ho bala ka botebo ha ditema tse kgutshwane tse ngotsweng bakeng sa kutlwisiso ya maemo a lentswe</p> <p>Ho ruta tlotlontswe ya ho hlahisa maikutlo.</p> <p>Tema e bontshang maikutlo</p> <p>Tema e hlahisang</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho bua ho seg ha semmuso:</p> <p>Ho qoqa, mawa a tema ya sengolwa e baditlweng.</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e kgutshwane: Ho tlatsa diforomo, mohl. ha o batla mosebetsi/sekolo</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boelets, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho</p>	<p>Ho bala le ho boha:</p> <p>Ho bala bakebg sa kutlwisiso</p> <p>Tema e bohuwang</p> <p>Ho bala ka botebo</p> <p>Ho bala ka botebo ha tema bakeng sa kutlwisiso le ditema tse bohuwang</p> <p>Tlhahiso ya makgetha a ditema tse bohuwang</p> <p>Boha le ho hlalosa mofuta e fapaneng ya ditema tse bohuwang,</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Makgetha a ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding le kutlwisiso: Mamela ditema tse fapaneng, jk. dipina/mantsw e a pina</p> <p>Hlalosa KAPA hlalosa pale: projeke ya ho bala e ekeditsweng</p> <p>Ho ngola le ho nehelana:</p> <p>Tema ya kgokahano e kgutshwane: Pho usetara/flaya mohl. Phahamisano ya mokotla wa tjelete</p>	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Poeletso</p> <p>Bala tekokutlwisiso: Prosa le ditema tse bohuwang</p> <p>Poeletso</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita ho tswa mosebetsing wa Kotara ya 1</p>

	<p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Teko ya mantlha</p>		<p>diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (sheba 3.3)</p>	<p>Mahlalosi le makgethi (poeletso)</p> <p>Tlotlontswe:</p> <p>Ho bopa mahlalosi (<i>mohl. pele - 'Tsamaya ka pele</i>) ho yena' e makgethi (<i>mohl. holo – moshemane e moho</i>) Dikgato tsa papiso</p>	<p>hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (sheba 3.3)</p>	<p>maikutlo/ tjhadimo</p> <p>Hlwaya le ho hlalosa maikutlo a mongodi /tjhadimo. Hlalosa tjhadimo ya hao/maikutlo a hao.</p> <p>Tema ena e ka nna ya amana le mookotaba o sebedisitsweng ho ho mamela.</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Ditlwaelo tsa matshwao a puo le puommui le puisana makopanyi</p> <p>Mabotsi</p> <p>Tlotlontswe: e amanang le tema e balwang Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti.</p>	<p>nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (sheba 3.3)</p>	<p>jk.kerafo, diyagrama</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/ tshwantshiso/ palekgutshwe/ thothokiso</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Latela kgolo ya mophetwa palekgutshweng / hlalosa makgetha a thothokiso</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Maetsi, makgethi, mabitso, maemedi, makgathe</p> <p>Ditlhaloso tsa maetsi, makgethi le mabitso a sebedisitsweng</p> <p>Poeletso ya Tshebediso ya</p>	<p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (bona 3.3)</p>
--	---	--	---	---	--	---	---	--	--



									puo le melao ya puo Tlotlontswe puong e tshhebetsong		
Requisite pre-knowledge	Bokgoni bah o bala ka kutlwisiso le maketha a nehelana temeng ya sengolwa e kgethilweng Puo le tshebediso ya melao ya puo		Ho mamela le ho bua Tsebo yah o ngola moqoqo	Ho bala hakeng sa kutlwisiso	Ho mamela le ho bua Tsebo yah o ngola puisano	Ho bala ka botebo ha ditema tse ngotsweng bakeng sa kutlwisiso le ho ngola Puo le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Tsebo yah o tlatsa diforomo	Tsebo yah o bala tekokutlwisiso le ditema tsa dingolwa Tsebo yah o bala tekokutlwisiso le sekaseka ditema tse bohuwang Tsebo ya Puo le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela Tsebo ya makgetha a ho ngola flaya/phousetara	Tsebo ya ho bala tekokutlwisiso: prosa le ho sekaseka ditema tse bohuwang Tsebo ya Puo le melao ya tshebediso ya puo	
Resources (other than textbook) to enhance learning											
Assessment	Mosebetsi wa Tekanyetso o seng wa Semmuso: Remediation	1. Mosebetsi wa mantlha ka mawa a ditema tsa dingolwa 2. Mosebetsi wa mantlha wa tshebediso le melao ya puo	1. Ho bala le ho ngola kgutsufatso	1. Puisano 2. Ngola moqoqo wa phetelo kapa wa tlhaloso	1. Phethela ho bala tekokutlwisiso 2. Boeletsa tema ya sengolwa: dipotso tse mabapi le sengolwa 3. Boeletsa puo le melao ya tshebediso ya puo bakeng sa ho hlahisa maikutlo, mahlalosi le makgethi	Mosebetsi wa ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding 2. Ho bua le ho nehelana ha semmuso: Bonketsisane 3. Ho ngola puisano	1. Mosebetsi wa ho boeletsa 2. Tshebediso ya matshwao a puo bakeng sa puopehelo le puosebui Mabotsi Makopanyi Tlotlontswe e amanang le tema e balwang.	1. Ho bua ho seng ha semmuso: Puisano 2. Ho tlatsa diforomo, jk. tsa ho batla mosebetsi/sekolo	1. Ho bala bakeng sa kutlwisiso 2. Poeletso ya tema ya sengolwa: dipotso mabapi le sengolwa 3. Poeletso ya Tshebediso ya puo le melao ya puo: Tshebediso ya matshwao a puo bakeng sa puopehelo le puosebui, mabotsi,	1. Ho mamela bakeng sa tlhahisoleseding le kutlwisiso 2. Ho ngola phostara/flaya	1. Tekokutlwisiso: Prosa: 2. Tekokutlwisiso: tlhakiso ya ditema tse bohuwang 3. Puo le melao ya tshebediso ya yona



										makopanyi Tlotlontswe e amanang le tema e balwang.	
	SBA Mosebetsi wa Tekanyetso wa Semmuso			MOSEBETSI WA 1 (25) Mosebetsi wa molomo: Puisano (Metsotso e 10- 30 minutes sehlopha ka seng kapa class)		MOSEBETSI WA 1 (25) (Ntshetsopele) Mosebetsi wa molomo: Puisano (Metsotso e 10- 30 minutes sehlopha ka seng kapa class)					MOSEBETSI WA 2 (40) TEKO YA 1 Puo jwalo ka ha e sebediswa (1hr, 10 min.) Tekokutlwisiso (30) Prosa (24) le Tema e bohuwang (6) kgutsufatso (10)

FINAL 2021 National ATP: Grade 11 – Kotara ya 2: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI

KOTARA YA 2 (Matsatsi a 51)	Beke ya 1 13 - 16 Mmesa (Matsatsi a 4)	Beke ya 2 17 - 23 Mmesa (Matsatsi a 5)	Beke ya 3 26 - 30 Mmesa (Matsatsi a 3)	Beke ya 4 03 - 07 Motsheanong (Matsatsi a 5)	Beke ya 5 10 - 14 Motsheanong (Matsatsi a 5)	Beke ya 6 17 - 21 Motsheanong (Matsatsi a 5)	Beke ya 7 24 - 28 Motsheanong (Matsatsi a 5)	Beke ya 8 31 Motshea - 04 Phupjane (Matsatsi a 5)	Beke ya 9 07 - 11 Phupjane (Matsatsi a 5)	Beke ya 10 14 - 18 Phupjane (Matsatsi a 4)	Beke ya 11 21 - 25 Phupjane (Matsatsi a 5)
Caps Topics	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshebediso ya puo (1 hr)
Topics / Concepts, Skills and Values	Ho mamela le ho bua Ho bua ho	Ho bala le ho boha Hob ala ka botebo ha	Ho mamela le ho bua Puo e hlophisitsweng	Ho bala le ho boha Puo e hlophisitsweng	Ho mamela le ho bua Puo e hlophisitsweng	Ho bala le ho boha Ho bala bakeng sa kutlwisiso:	Ho mamela le ho bua Puo e hlophisitsweng	Ho bala le ho boha Ho bala bakeng sa kutlwisiso:	Ho mamela le ho bua Puo e hlophisitsweng	Ho bala le ho boha Ho bala/boha ka boikemelo	Ho bala le ho boha Poeletso



<p>seng ha semmuso: Etsa ditaelo / ditshupiso (mohl. tataiso ya tsela ya bese) ka dihlopha / bomong</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e kgutshwane:</p> <p>Ho ngola ditshupiso mohl. ho tataisa ya sebakeng se se itseng ka bese</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo</p>	<p>ditema tse kgutshwane tse ngotsweng bakeng sa kutlwisiso ya maemo a lentsewe:</p> <p>Bala mehlala ya ditaelo le ditshupiso.</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe/ Thothokiso</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Sekaotaelo Makopanyi</p> <p>Maemedi</p> <p>Mantswe a hokelang meeelo e supang/bonts hang sesosa</p>	<p>(SBA)</p> <p>Hlalosa makgetha a puo e hlophisitsweng</p> <p>Puo e hlophisitsweng</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e telele:</p> <p>Ngola puo e hlophisitsweng</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (sheba 3.3)</p>	<p>Ho bala bakeng sa kutlwisiso:</p> <p>Kgodiso ya tlotlontswa le tshebediso ya puo mohl. hlwaya le ho matlafatsa dibopeho tsa puo tse fapaneng le tlwaelo tsa tshebediso ya puo jk. makgathe, makgethi</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Poeletso ya makgathe</p> <p>Maemedi</p> <p>Mosebetsi wa bukantswe</p> <p>Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti.</p> <p>Tlotlontswa puong e tshebetsong</p>	<p>(SBA)</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema e kgutshwane: Ngola papatso le emele</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (sheba 3.3)</p>	<p>Ho bala le ho hfumana moelelo makgetha a, jk.ditema tse bohuwang: dikhathunu, dikhomiki/dikh omiki tsa dividio</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe /Thothokiso</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Dibopeho tsa dikapolele le dipolele le melao ya tsona.</p> <p>Boetsuwa polelong</p>	<p>Ho bala ka kutlwahalo ho hlophisitsweng (SBA)</p> <p>Ho bala ka kutlwahalo tsepamisa maikutlo ho tsepamisa bolokolohi, matshwao a ho hala le sehala.</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e kgutshwane/tel elle: Sebedisa tema ya sengolwa bakeng sa ho ngola dayari</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a</p>	<p>Kgodiso ya tlotlontswa le tshebediso ya puo</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe/ Thothokiso</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Hlwaya le ho matlafatsa dibopeho tsa puo tse fapaneng le tlwaelo tsa tshebediso ya puo.</p> <p>Tlotlontswa puong e sebedisitsweng</p>	<p>Ho bala ka kutlwahalo ho hlophisitsweng (SBA)</p> <p>Ho bala ka kutlwahalo tsepamisa maikutlo ho qapodiso le sehala</p> <p>Mohl. Lengolo la semmuso ka bomong kapa ba bang.</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e telele: lengolo la setswalle.</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatsa, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a</p>	<p>ho ekeditsweng:</p> <p>Ho bala bakeng sa kananelo:</p> <p>Bala mehlala ya mangolo a semmuso</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Kamano ya moetsi, moetsuwa ho leetsi le ho lekgethi sebopehong sa polelong</p> <p>Mahokedi</p> <p>Tatelano ya mantswe</p> <p>Tlotlontswa puong e sebedisitsweng</p>	<p>Ho bala bakeng sa kutlwisiso:</p> <p>Kgodiso ya tlotlontswa le tshebediso ya puo</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>Poeletso</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe/ Thothokiso</p> <p>Phethelo ya poeletso ya tema ya sengolwa kotareng ya 1 le ya 2</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Poeletso le ntlafatso ya dibopeho tse fapaneng tsa tshebediso ya puo tse phethetsweng Kotareng ya 1</p>
---	--	---	---	--	---	--	--	--	---	---



	(Sheba 3.3)	(jk. hobane, ka hoo) le nako (jk. Jwale he, ka mora moo) ogical Maamedi (poeletso) Tlotlontswe puong e tshebetsong				Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti Tlotlontswe puong e tshebetsong	puo (sheba 3.3)		puo (sheba 3.3)			
Requisite pre-knowledge	Tsebo le bokgoni bah o laela ka molomo le ho ngola ditaelo	Bokgoni bah o bala ka kutlwisiso Tsebo ya puo le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni bah o ngola le ho nehelana semmuso Bokgoni ba ho bua	Bokgoni ba ho bala bakeng sa kutlwisiso Tsebo ya puo le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho bua Tsebo ya ho ngola papatso le emeile	Bokgoni ba ho bala le ho hlalosa makgetha a: mohl. tema e bohuwang Ho bala le tsebo ho hlopholla/ sekaseka Tsebo ya puo le melao ya tshebediso ya puo	Tsebo ya ho bala ka kutlwahalo Tsebo ya ho ngola dayari/bukatsat si	Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka/ hlopholla tema ya sengolwa Tsebo ya puo le melao ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho bala ka kutlwahalo Bokgoni ba ho ngola lengolo la setswalle	Bokgoni bah o bala Tsebo ya puo le melao ya tshebetso ya puo	Ho bala le tsebo ya ho hlopholla Tsebo ya puo le melao ya tshebediso ya puo	
Resources (other than textbook) to enhance learning												
Assessment	Mosebetsi wa Tekanyetso o seng wa Semmuso: Remediation	1. Fana ka ditshupiso 2. Ngola ditshupiso	1. Tekokutlwisiso 2. Ditlhakis o tsa Puo le melao ya tshebediso ya puo	1. Ngola puo e hlophisits weng 2. Tshetleha puo e hlophisits weng	1. Ho bala bakeng sa kutlwisiso 2. Tlhakiso ya puo jwalo ka ha e	1. Fana ka puo e hlophisitsweng 2. Ngola papatso le emeile	1. Tlhakiso ya tema e bohuwang 2. Tlhakiso ya puo jwalo ka ha e	1. Tshwants hisa tema ya sengolwa 2. Ngola dayari	1. Ho bala bakeng sa kutlwisiso 2. Mosebetsi wa sengolwa 3. Mosebetsi wa puo	1. Ho bala ka kutlwahalo 2. Ngola lengolo la setswalle	1. Mosebetsi wa ho bala 2. Mosebetsi wa puo le molao ya tshebediso ya puo	1. Ho bala 2. Poeletso ya tema ya sengolwat 3. Poeletso ya puo le molao ya tshebediso



				sebedisits we		sebedisit swe		le molao ya tshebedis o ya puo			o ya puo tse phethets weng Kotareng ya 1.	
	SBA Mosebetsi wa Tekanyetso wa Semmuso			MOSEBETSI WA 3 (25) Mosebetsi wa molomo: Ho bua ho hlophisitsweng (metsotso e 1- 2 moithuti ka mong)		TMOSEBETSI WA 3 (25) (Ntshetsopele) Mosebetsi wa molomo: Ho bua ho hlophisitsweng (metsotso e 1-2 moithuti ka mong)		MOSEBETSI WA 4 (25) Mosebetsi wa molomo: Ho bala ka kutlwahalo ho hlophisitsweng (metsotso e 1- 2 minute moithuti ka mong)	TMOSEBETSI WA 5 (40) Teko ya 2 Puo jwalo ka ha e sebediswa: Papatso (10) artoon/ Khathunu (10) Prosa (14) Setshwantsho se nang le tema e kgutshwane (6)	Mosebetsi wa 4 (25) (Ntshetsopele) Mosebetsi wa molomo: Ho bala ka kutlwahalo ho hlophisitsweng (Metsotso e 1 -2 moithuti ka mong)		MOSEBETSI WA 6 (20) Teko ya 3 Dingolwa (Dipotso tse itshetlehleng temeng) (Matshwao a 40)



FINAL 2021 National ATP: Grade 11 – Kotara ya 3: **SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI**

KOTARA YA 3 (Matsatsi a 52)	Beke ya 1 13 - 16 Phupu (Matsatsi a 4)	Beke ya 2 17 – 23 Phupu (Matsatsi a 5)	Beke ya 3 26 – 30 Phupu (Matsatsi a 3)	Beke ya 4 02 – 06 Phato (Matsatsi a 5)	Beke ya 5 09 – 13 Phato (Matsatsi a 4)	Beke ya 6 16 – 20 Phato (Matsatsi a 5)	Beke ya 7 23 – 27 Phato (Matsatsi a 5)	Beke ya 8 30 Phato – 03 Loetse (Matsatsi a 5)	Beke ya 9 06 – 10 Loetse (Matsatsi a 5)	Beke ya 10 13 - 17 Loetse (Matsatsi a 5)	Beke ya 11 20 – 23 Loetse (Matsatsi a 4)
Dihlooho tsa CAPS	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshbediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshbediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshbediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshbediso ya puo (1 hr)	Ho mamela le ho bua (2 hrs.) Ho ngola le ho nehela (2 hrs.)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshbediso ya puo (1 hr)	Ho bala le ho boha (3 hrs.) Puo le melao ya tshbediso ya puo (1 hr)
Topics / Concepts, Skills and Values	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho bala ka kutlwahalo ho hlophisitsweng ka morero/sepheo mohl. tema e kgethilweng</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema e telele ya kgokahano</p> <p>Lengolo la semmuso (mohl. La teboho, la kopo, la tletlebo)</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Ho bala bakeng sa kutlwisiso: Kgo lo ya tlotlontwe le tshbediso ya puo</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe/ Thothokiso</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Puo le melao</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela bakeng sa kananelo:</p> <p>Ho mamela tshwantshiso ya seyalemoya/ puo e hatisitsweng/ bonketsisane/ ho papala/hobala tshwantshiso</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Seratswana: Ngola seratswana moo o hlahosang le ho tshhehetsa kemo/monahan</p>	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Hobala bakeng sa kananelo: Kgolo ya tlotlontwe le tshbediso ya puo sebedisa tema ya sengolwa:</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe/ Thothokiso</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho bua ho seng ha molao:</p> <p>Puisano mohl. ka mmimo</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Seratswana: Ngola diratswana tse pedi moo o hlahisang le ho tshhehetsa maikutlo a hao ka tshbediso ya puo mminong.</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe /Thothokiso</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe /Thothokiso</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela bakeng sa tlhahiso leseding: ho bua ho seng ha molao</p> <p>Hlalosa mehlala ya mangolo a kopo/ tletlebo</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema ya kgokahano e telele: Ngola lengolo la kopo kapa la tletlebo</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho bala bakeng sa puo e hlokolosi: Ho matlafatsa: Puo e hlokolosi: qolla puo e akanyang</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe/ Thothokiso</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Puo le melao</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela bakeng sa tlhahisolesedin g</p> <p>Ho mamela: ho practise ho nka dinoutsu</p> <p>Ho mamela bakeng sa dintlha tsa bohlokwa, mehlala, jj.</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Tema e kgutshwane: Fetolela/ngola dinoutsu dipolelong ho ngola kgutsufatso: Kgutsufatso</p> <p>Puo le melao</p>	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Ho bala bakeng sa kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontwe le tshbediso ya puo</p> <p>Tema ya sengolwa</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe/ Thothokiso</p> <p>Ho bala tema ya sengolwa bakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Puo le melao</p>	<p>Ho bala le ho boha</p> <p>Poeletso</p> <p>Ho bala bakeng sa kutlwisiso: Prosa le tema e bohuwang</p> <p>Tema ya Sengolwa</p> <p>Poeletso</p> <p>(Mofuta o LE MONG wa sengolwa): Padi/Terama/ Palekgutshwe/ Thothokiso</p> <p>Poeletso ya Sengolwa Phethelo Kotareng ya 2</p> <p>Puo le melao ya tshbediso</p>



	<p>moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatso bala hape, ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3)</p>	<p>ya tshebediso ya puo</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Mosebetsi wa tlatsetso wa puo ho tswa ho ngoleng ha baithuti</p> <p>Tlotlontswe puong e sebedisitswen g</p>	<p>o wa hao ka ntlha e itseng</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatso bala hape, ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3)</p>	<p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Sehalo, lentse, effect mathusi</p> <p>Tlotlontswe puong e sebedisitsweng</p>	<p>Moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatso, bala hape ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3)</p>	<p>Ho bala/boha ka bomong ho ekeditsweng</p> <p>Ho ntlafatso tema mohl. mohopolo, toro,</p> <p>Puo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Mabitso</p> <p>Bonngwe le bongala</p> <p>Mabotsi</p> <p>Tatolo/kganyetso</p> <p>Mosebetsi wa tlatsetso wa puo ho tswa ho ngoleng ha baithuti</p> <p>Tlotlontswe puong e sebedisitswen g temeng ya ho bala</p>	<p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatso bala hape, ho hlaola diphoso, ho nehelana</p> <p>Sebopeho sa tema le makgetha a puo (Sheba 3.3)</p>	<p>ya tshebediso ya puo</p> <p>Boetsi le boetsuwa</p> <p>Moelelo o patehileng/toto betseng</p> <p>Tshebediso e hlokolosi ya puo</p> <p>Tlotlontswe puong e sebedisitsweng</p>	<p>tema e nehuweng ka dintlha</p> <p>Tsepamisa mehopolo hodima:</p> <p>Tshebetso ya ho ngola moralo, mekgwaritso, boeletsa, ntlafatso bala hape, ho hlaola diphoso, ho nehelana</p>	<p>ya tshebediso ya puo</p> <p>Poeletso ya boetsi le boetsuwa</p> <p>Makopanyi</p> <p>Tlotlontswe puong e sebedisitsweng</p>	<p>ya puo</p> <p>Poeletso ya puo le melao ya tshebeletso ya puo tse phethetsweng Kotareng ya 2</p>
Requisite pre-knowledge	Tsebo ya ho mamela le ho bua/ngola	Tsebo ya ho bala le ho boha Tsebo ya tekokutlwisiso	Tsebo ya ho mamela le ho bua/ngola	Tsebo ya ho bala le ho boha Tsebo yah o bala le ho	Tsebo ya ho mamela le ho bua Tsebo ya ho ngola	Tsebo ya ho bala le ho hlopholla tema ya sengolwa	Tsebo ya ho mamela le ho bua Tsebo ya ho ngola lengolo	Tsebo ya ho bala le ho boha Tsebo ya ho bala le ho	Tsebo ya ho mamela le ho bua/ngola Tsebo yah o ngola/fetolela	Tsebo ya ho bala le ho boha Tsebo ya ho bala le ho	Tsebo ya ho bala le ho boha Tsebo ya ho bala le ho



	Tsebo ya ho ngola lengolo la semmuso	Tsebo yah o bala le ho hlopholla tema ya sengolwa Tsebo ya puo le molao wa tshebediso ya puo Tema ya tlolontswe puong e tshhebetsong	Tsebo ya ho ngola seratswana	hlopholla tema ya sengolwa Tsebo ya puo le molao wa tshebediso ya puo	seratswana se hlahisang maikutlo	Tsebo ya ho bala/boha Tsebo ya puo le molao wa tshebediso ya puo	la kopo kapa tletlebo	hlopholla tema ya sengolwa Tsebo ya ho bala le ho hlopholla tema ya sengolwa	dinoutsu dipolelong tse felletseng Tsebo ya ho ngola kgutsufatso	hlopholla tema ya sengolwa Tsebo ya puo le molao wa tshebediso ya puo	hlopholla tema ya sengolwa Tsebo ya puo le molao wa tshebediso ya puo	
Resources (other than textbook) to enhance learning												
Assessment	Mosebetsi wa Tekanyetso e seng wa: Semmuso Remediation	1. Ho bala ka kutlwahalo ho hlophisits weng 2. Ho ngola lengolo la semmuso	1. Ho bala tekokutlwisiso 2. Hlakiso ya tema ya sengolwa 3. Mosebet si wa Puo le molao wa tshebediso ya puo	1. Mosebetsi wa ho mamela 2. Mosebetsi wa ho ngola seratswana 3. Mosebetsi wa Puo le molao wa tshebediso ya puo 4.	1. Mosebetsi wa sengolwa 2. Mosebetsi wa Puo le molao wa tshebediso ya puo 3.	1. Puisano 2. Ho ngola lengolo la semmuso	1. Mosebet si wa sengolwa 2. Mosebet si o balwang 3. Mosebet si wa Puo le molao wa tshebediso ya puo 4.	1. Mosebetsi wa ho mamela 2. Ho ngola lengolo la kopo le la tletlebo	1. Mosebetsi wa ho bala le ho boha 2. Mosebetsi wa sengolwa 3. Mosebetsi wa Puo le molao wa tshebediso ya puo 4.	1. Tema e mamelwang 2. Ngola kgutsufatso	1. Ho bala bakeng sa kutlwisiso 2. Mosebetsi wa sengolwa 3. Mosebetsi wa Puo le molao wa tshebediso ya puo 4.	1. Poeletso ya ho bala tema ya tekokutlwisiso 2. Poeletso ya Dingolwa tse phethets weng Kotareng ya 2 3. Poeletso ya puo le melao ya tshebediso ya puo tse phethets weng Kotareng ya 2
	SBA Formal Assessment					MOSEBETSI WA 7 (40)				MOSEBETSI WA 8 (25)		



						<p>Moqoqo: phetelo/tlhaloso (1 hr.)</p>				<p>Mosebetsi wa molomo: Tekokutlwisiso e mamelwang (metsotso e 45)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--